



Trg pravde 10, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; tel: 049/217-955; fax: 049/235-070; mail: pkbd@pkbd.ba
Трг правде 10, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; тел: 049/217-955; факс: 049/235-070; е-пошта: pkbd@pkbd.ba

Broj: SuPK/T-4/22-I
Brčko, 29.04.2022. godine

Predsjednici Apelacionog i Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Deana Ibrahimagića iz Brčkog, a na prijedlog Stručne službe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, primjenom odredbe člana 61. Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 19/07, 20/07, 39/09 i 31/11 – u daljem tekstu Zakon o sudovima) i odredbe člana 12. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 38/16 i 33/19 – u daljem tekstu Pravilnik), dana 29.04.2022. godine, donose slijedeće

R J E Š E N J E

DEANU IBRAHIMAGIĆ iz Lukavca, daje se odobrenje za:

1. upis na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine,
2. obavljanje poslova prevođenja za ENGLESKI JEZIK,
3. upotrebu naziva: „Stalni sudski tumač za engleski jezik u Brčko distriktu BiH“.

Obavezuje se Dean Ibrahimagić iz Lukavca, da u pravnom prometu koristi naziv: „Stalni sudski tumač za engleski jezik u Brčko distriktu BiH“.

Imenovanje važi za period od četiri godine, računajući od dana upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH koju vodi Stručna služba Pravosudne komisije.

Imenovani tumač je dužan da u roku od 60 dana od dana prijema rješenja o imenovanju, deponuje otisak pečata i svojeručni potpis u Stručnoj službi i Osnovnom sudu.

Upis na listu stalnih sudskih tumača za Brčko distrikt BiH, Stručna služba će izvršiti nakon što imenovani tumač deponuje otisak pečata i svojeručni potpis u Stručnoj službi i Osnovnom sudu.

Ukoliko imenovani tumač ne deponuje otisak pečata i svojeručni potpis u ostavljenom roku, zajedničkim rješenjem predsjednika sudova biti će razriješen dužnosti.

Nakon upisa na listu, imenovani tumač je dužan voditi evidenciju obavljenih tumačenja u obliku Dnevnika prevođenja.

Obrazloženje

Dana 05.04.2022. godine, Dean Ibrahimagić iz Lukavca, ul. Redžepa ef. Muminhodžića br. 1, Stručnoj službi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH podnio je zahtjev za produženje imenovanja za stalnog sudskog tumača za engleski jezik sa prilogima.

U prilogu zahtjeva dostavljeno je:

- biografija,
- ovjerena fotokopija lične karte,
- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, izdato pod brojem: 05-10-262/22 od 11.02.2022. godine, u Lukavcu
- ljekarsko uvjerenje za poslove sudskog tumača izdato od Privatna zdravstvene poliklinike „Medical Irac“ Tuzla, broj: 1315/22 dana 19.03.2022. godine,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, Osnovni sud u Lukavcu, broj: 126 0 Kr 143 22 od 11.03.2022. godine,
- ovjerena izjava da se na podnosioca zahtjeva ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
- ovjerena izjava da u posljednje tri godine podnosilac zahtjeva nije otpuštan iz državne službe u institucijama BiH, entiteta BiH i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere,
- uvjerenje o neosuđivanosti, izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova, policijske uprave Tuzla, Odjeljenje kriminalističke policije, broj: 08-06/7-1-03.7-3-5-4994/22-IM od 30.03.2022. godine,
- ovjerena fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu „Profesor engleskog jezika i književnosti“, izdata od JU Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, odsjek strani jezici pod brojem: 5/60-X dana 11.12.2004. godine,
- ovjerena fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu „Magistar engleskog jezika i književnosti“, izdata od JU Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, pod brojem: 5/IIC-7-3/19 dana 27.06.2019. godine (sa dodatkom),
- Uvjerenje o položenom ispitu iz engleskog jezika za sudskog tumača, izdato od strane federalnog ministarstva pravde, broj 03-06-3-202/06 od 05.12.2008. godine,
- Potvrda o radnom iskustvu izdato od Javne ustanove Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac, pod brojem: 02-324/22 dana 07.03.2022. godine,
- Uvjerenje o radnom iskustvu, izdato od agencije za pružanje intelektualnih usluga „škole stranih jezika the West“, Lukavac, od 29.04.2022. godine
- ovjerena izjava da ne obavlja druge djelatnosti koje su nespojive sa poslovima prevođenja,
- fotokopija rješenja predsjednika Apelacionog suda Brčko distrikta BiH broj: 097-0-Su-18-000302 i predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj: 096-0-Su-18-001474 od 09.05.2018. godine kojim se Dean Ibrahimagić postavlja za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Brčko distrikta BiH,
- fotokopija rješenja izdata od strane Federalnog ministarstva pravde kojim se Dean Ibrahimagić postavlja za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Federacije BiH, izdato pod brojem: 01-06-3-640/14-18-1 od 28.05.2018. godine,
- fotokopije certifikata o stručnom usavršavanju i
- uplatnica o izvršenoj uplati takse za imenovanje za sudskog tumača u Brčko distriktu BiH u iznosu od 100,00 KM.

Imajući u vidu navedeno, Stručna služba je zaključila da podnosilac zahtjeva ispunjava sve uslove propisane odredbama članova 5. i 9. Pravilnika za imenovanje na listu stalnih sudskih tumača za engleski jezik, radi čega je u skladu sa odredbom člana 12. stav (4)

- Pravilnika predsjednicima sudova u Distriktu dostavila nacrt rješenja o davanju odobrenja za upis.

U skladu sa odredbom člana 12. stavovi (2) i (3) Pravilnika, podnosiocu zahtjeva dato je odobrenje za upis na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, obavljanje poslova prevođenja za ENGLESKI JEZIK, upotrebu naziva: „Stalni sudski tumač u Brčko distriktu BiH“, te je isti obavezan da u pravnom prometu koristi naziv: „Stalni sudski tumač u Brčko distriktu BiH za engleski jezik“.

Ovo imenovanje, shodno odredbi člana 13. Pravilnika važi za period od četiri godine, računajući od dana upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH koju vodi Stručna služba, a po isteku tog perioda, ponovno imenovanje se vrši po proceduri utvrđenoj za prvobitno imenovanje.

Saglasno odredbi člana 23. Pravilnika, upis na listu stalnih sudskih tumača za Brčko distrikt BiH, Stručna služba će izvršiti nakon što imenovani tumač deponuje otisak pečata i svojeručni potpis u Stručnoj službi i Osnovnom sudu, a nakon upisa na listu, imenovani tumač je dužan voditi evidenciju obavljenih tumačenja u obliku Dnevnika prevođenja u skladu sa odredbom člana 24. Pravilnika. U Dnevnik se unose podaci: 1) redni broj upisa, 2) naziv organa ili institucije, broj i datum odluke o povjeravanju poslova prevođenja, odnosno prezime, ime i adresa lica koje zahtjeva prevođenje i datum zahtjeva, 3) predmet i kratka oznaka sadržaja prevođenja, 4) iznos naplaćene naknade i nagrade i 5) napomene, a tumač je dužan omogućiti korištenje podataka iz Dnevnika organima i institucijama pred kojima se obavljaju poslovi prevođenja i institucijama nadležnim za imenovanje i razrješenje dužnosti tumača.

Na osnovu svega izloženog, primjenom odredbe člana 61. Zakona o sudovima i odredbe člana 12. Pravilnika, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

PREDSJEDNIK
APELACIONOG SUDA
BRČKO DISTRIKTA BiH

Damjan Kaurinović

Broj: 097-0-Su-21-000247
Brčko, 29.04.2022. godine



PREDSJEDNIK
OSNOVNOG SUDA
BRČKO DISTRIKTA BiH

Jadranko Grčević

Broj: 096-0-Su-21-001662
Brčko, 29.04.2022. godine



Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja

Dostaviti:

- Deanu Ibrahimagiću,
- Apelacionom sudu,
- Osnovnom sudu,
- u spis.



Trg pravde 10, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; tel: 049/217-955; fax: 049/235-070; mail: pkbd@pkbd.ba
Трг правде 10, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; тел: 049/217-955; факс: 049/235-070; е-пошта: pkbd@pkbd.ba

Broj: SuPK/T-22/18
Brčko, 09.05.2018. godine

Predsjednici Apelacionog i Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Deana Ibrahimagić iz Lukavca, a na prijedlog Stručne službe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, primjenom odredbe člana 61. Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 19/07, 20/07, 39/09 i 31/11 – u daljem tekstu Zakon o sudovima) i odredbe člana 12. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 38/16 – u daljem tekstu Pravilnik), dana 09.05.2018. godine, donose slijedeće

RJEŠENJE

DEANU IBRAHIMAGIĆ iz Lukavca, daje se odobrenje za:

1. upis na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine,
2. obavljanje poslova prevođenja za ENGLESKI JEZIK,
3. upotrebu naziva: „Stalni sudski tumač za engleski jezik u Brčko distriktu BiH“.

Obavezuje se Dean Ibrahimagić iz Lukavca da u pravnom prometu koristi naziv: „Stalni sudski tumač za engleski jezik u Brčko distriktu BiH“.

Imenovanje važi za period od četiri godine, računajući od dana upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH koju vodi Stručna služba Pravosudne komisije.

Upis na listu stalnih sudskih tumača za Brčko distrikt BiH, Stručna služba će izvršiti nakon što imenovani tumač deponuje otisak pečata i svojeručni potpis u Stručnoj službi i Osnovnom sudu.

Nakon upisa na listu, imenovani tumač je dužan voditi evidenciju obavljenih tumačenja u obliku Dnevnika prevođenja.

Образложење

Dana 16.04.2018. godine, Dean Ibrahimagić iz Lukavca, ul. Redžepa ef. Muminhodžića br. 1, Stručnoj službi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH podnio je zahtjev za imenovanje za stalnog sudskog tumača za engleski jezik sa priložima, koji je upotpunjen dana 04.05.2018. godine.

U prilogu zahtjeva dostavljeno je:

- iscrpna biografija,

- ovjerena fotokopija lične karte,
- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, izdato pod brojem 03-13-6-501/18 dana 19.03.2018. godine u opštini Lukavac,
- ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti izdato od JZU „Dom Zdravlja“ Lukavac, broj: 27/2018 od 10.04.2018.godine,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, Općinski sud u Lukavcu, broj: 126 0 Kr 111 18 od 20.03.2018. godine,
- ovjerena izjava da se na podnosioca zahtjeva ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
- ovjerena izjava da u posljednje tri godine podnosilac zahtjeva nije otpuštan iz državne službe u institucijama BiH, entiteta BiH i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere,
- uvjerenje o nekažnjavanju, izdato od MUP-a, Policijska uprava Tuzla, broj: 08-05/4-1-04.7-3-5-3148/18-IM od 22.03.2018. godine,
- ovjerena fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu „Profesor engleskog jezika i književnosti“, izdata od JU Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, odsjek strani jezici pod brojem: 5/60-X dana 11.12.2004. godine,
- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od Javne ustanove Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac, pod brojem: 02-551/18 dana 26.04.2018. godine,
- ovjerena izjava da ne obavlja druge djelatnosti koje su nespojive sa poslovima prevođenja,
- preporuke o radnim i stručnim kvalitetima izdate od „MONSUN“ d.o.o. Lukavac, za usluge, proizvodnju i trgovinu pod brojem 12/18 od 06.02.2018. godine, „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac, preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import pod brojem 13/18 od 02.02.2018. godine, „KEMIS-BIH“ d.o.o. Lukavac, za ekologiju, proizvodnju i usluge pod brojem: 071-02/18 od 23.01.2018. godine, „HEMIJA PATENTING“ d.o.o. Lukavac, za proizvodnju, transport i usluge broj 01.97/18 od 26.01.2018. godine,
- fotokopija rješenja predsjednika Apelacionog suda Brčko distrikta BiH broj: 097-0-Su-14-000252 i predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj: 096-0-Su-14-001531 od 20.05.2014. godine kojim se Dean Ibrahimagić postavlja za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Brčko distrikta BiH,
- fotokopija rješenja izdata od strane Federalnog ministarstva pravde kojim se Dean Ibrahimagić postavlja za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Federacije BiH, izdato pod brojem: 01-06-3-640/14-18 dana 26.05.2014. godine,
- fotokopije certifikata o stručnom usavršavanju i
- uplatnica o izvršenoj uplati takse za imenovanje za sudskog tumača u Brčko distriktu BiH u iznosu od 100,00 KM.

Imajući u vidu navedeno, Stručna služba je zaključila da podnosilac zahtjeva ispunjava sve uslove propisane odredbama članova 5. i 9. Pravilnika za imenovanje na listu stalnih sudskih tumača za engleski jezik, radi čega je u skladu sa odredbom člana 12. stav (4) Pravilnika predsjednicima sudova u Distriktu dostavila nacrt rješenja o davanju odobrenja za upis.

U skladu sa odredbom člana 12. stavovi (2) i (3) Pravilnika, podnosiocu zahtjeva dato je odobrenje za upis na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, obavljanje poslova prevođenja za ENGLESKI JEZIK, upotrebu naziva: „Stalni sudski tumač u Brčko distriktu BiH“, te je isti obavezan da u pravnom prometu koristi naziv: „Stalni sudski tumač u Brčko distriktu BiH za engleski jezik“.

Ovo imenovanje, shodno odredbi člana 13. Pravilnika važi za period od četiri godine, računajući od dana upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH koju vodi Stručna služba, a po isteku tog perioda, ponovno imenovanje se vrši po proceduri utvrđenoj za prvobitno imenovanje.

Saglasno odredbi člana 23. Pravilnika, upis na listu stalnih sudskih tumača za Brčko distrikt BiH, Stručna služba će izvršiti nakon što imenovani tumač deponuje otisak pečata i svojeručni potpis u Stručnoj službi i Osnovnom sudu, a nakon upisa na listu, imenovani tumač je dužan voditi evidenciju obavljenih tumačenja u obliku Dnevnika prevođenja u skladu sa odredbom člana 24. Pravilnika. U Dnevnik se unose podaci: 1) redni broj upisa, 2) naziv organa ili institucije, broj i datum odluke o povjeravanju poslova prevođenja, odnosno prezime, ime i adresa lica koje zahtjeva prevođenje i datum zahtjeva, 3) predmet i kratka oznaka sadržaja prevođenja, 4) iznos naplaćene naknade i nagrade i 5) napomene, a tumač je dužan omogućiti korištenje podataka iz Dnevnika organima i institucijama pred kojima se obavljaju poslovi prevođenja i institucijama nadležnim za imenovanje i razrješenje dužnosti tumača.

Na osnovu svega izloženog, primjenom odredbe člana 61. Zakona o sudovima i odredbe člana 12. Pravilnika, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

PREDSJEDNIK
APELACIONOG SUDA
BRČKO DISTRIKTA BiH


Damjan Kaurinović

Broj: 097-0-Su-18-000302
Brčko, 09.05.2018. godine



PREDSJEDNIK
OSNOVNOG SUDA
BRČKO DISTRIKTA BiH


Jadranko Grčević

Broj: 096-0-Su-18-001474
Brčko, 09.05.2018. godine



Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja

Dostaviti:

- Deanu Ibrahimagić iz Lukavca,
- Apelacionom sudu,
- Osnovnom sudu,
- u spis.

**APELACIONI SUD
BRČKO DISTRIKTA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Broj:097-0-Su-14-000 252
Brčko,20.05.2014. godine

**OSNOVNI SUD
BRČKO DISTRIKTA BIH
BOSNE I HERCEGOVINE**

Broj:096-0-Su-14-001531
Brčko,20.05.2014. godine

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, po predsjedniku Suda Kaurinović Damjanu, i Osnovni sud Brčko distrikta BiH, po predsjedniku Suda, Grčević Jadranku, odlučujući o molbi Ibrahimagić Deana iz Lukavca, za produženje postavljenja za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Brčko distrikta BiH, a na osnovu člana 61. Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj:19/07, 20/07) donijeli su dana 20.05.2014. godine slijedeće

RJEŠENJE

IBRAHIMAGIĆ DEAN, profesor engleskog jezika i književnosti, nastanjen u Lukavcu, Ul. Redžepa ef. Muminhodžića br.1, telefon:035/555-477 i 061/952-503, postavlja se za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Brčko distrikta BiH, na period od 4 /četiri/ godine.

O b r a z l o ž e n j e

Ibrahimagić Dean, profesor engleskog jezika i književnosti, iz Lukavca, Ul. Redžepa ef. Muminhodžića br.1, podnio je molbu za produženje postavljenja za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Brčko distrikta BiH.

Nakon izvršenog uvida u priloženu dokumentaciju, utvrđeno je da Ibrahimagić Dean ispunjava uslove za vršenje poslova stalnog sudskog tumača iz člana 3. Pravilnika za stalne sudske tumače (SuPK-140/01 od 13.07.2001. godine), pa je na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH i navedenog Pravilnika odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK
APELACIONOG SUDA
BRČKO DISTRIKTA BIH**

Damjan Kaurinović



**PREDSJEDNIK
OSNOVNOG SUDA
BRČKO DISTRIKTA BIH**

Jadranko Grčević

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja.

**APELACIONI SUD
BRČKO DISTRIKTA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Broj:097-0-Su-10-000 043
Brčko,23.02.2010. godine

**OSNOVNI SUD
BRČKO DISTRIKTA BIH
BOSNE I HERCEGOVINE**

Broj:096-0-Su-10-000 279
Brčko,23.02.2010. godine

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, po predsjedniku Suda Kaurinović Damjanu, i Osnovni sud Brčko distrikta BiH, po predsjedniku Suda, Grčević Jadranku, odlučujući o molbi Ibrahimagić Deana iz Lukavca, za postavljenje za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Brčko distrikta BiH, a na osnovu člana 61. Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj:19/07, 20/07) donijeli su dana 23.02.2010. godine slijedeće

RJEŠENJE

IBRAHIMAGIĆ DEAN, nastanjen u Lukavcu, Ul. Redžepa ef. Muminhodžića br.1, telefon:035/555-477 i 061/952-503, JMBG:1609970182711, postavlja se za stalnog sudskog tumača **za engleski jezik** za područje Brčko distrikta BiH, na period od 4 /četiri/ godine.

O b r a z l o ž e n j e

Ibrahimagić Dean iz Lukavca, Ul. Redžepa ef. Muminhodžića br.1, podnio je molbu za postavljenje za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Brčko distrikta BiH.

Nakon izvršenog uvida u priloženu dokumentaciju, utvrđeno je da Ibrahimagić Dean ispunjava uslove za vršenje poslova stalnog sudskog tumača iz člana 3. Pravilnika za stalne sudske tumače (SuPK-140/01 od 13.07.2001. godine), pa je na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH i navedenog Pravilnika odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK
APELACIONOG SUDA
BRČKO DISTRIKTA BIH**

Damjan Kaurinović



**PREDSJEDNIK
OSNOVNOG SUDA
BRČKO DISTRIKTA BIH**

Jadranko Grčević



Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja.

**APELACIONI SUD
BRČKO DISTRIKTA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Broj: Su-155/06
Brčko, 23.02.2006.godine

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, po predsjedniku suda Kaurinović Damjanu, odlučujući o zahtjevu Ibrahimagić Deana, iz Lukavca za postavljenje za stalnog sudskog tumača za engleski jezik, na osnovu člana 67 Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 4/00 od 28.09.2000.godine), dana, 10.03.2006.godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

IBRAHIMAGIĆ DEAN, nastanjen u Lukavcu, ul. Redžepa efendije Muminhodžića broj 1, postavlja se za stalnog sudskog tumača **ZA ENGLESKI JEZIK**, za područje Brčko distrikta BiH, na period od 4 (četiri) godine.

Rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

OBRAZLOŽENJE

Ibrahimagić Dean, iz Lukavca, podnio je zahtjev da se postavi za stalnog sudskog tumača za engleski jezik na području Brčko distrikta BiH.

Pošto imenovani ispunjava uslove propisane za stalne sudske tumače na području Brčko distrikta BiH (član 66 – 68 Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH), to je po odluci predsjednika Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, udovoljeno njegovom zahtjevu.

Odluka suda o objavljivanju ovog rješenja zasniva se na članu 68 stav 3 Zakona o sudovima Brčko distrikta BiH.



**PREDSJEDNIK
APELACIONOG SUDA**

DAMJAN KAURINOVIĆ